



TSHIVENḌA HOME LANGUAGE
 GRADE 2 – BOOK 1
 TERMS 1 & 2
 ISBN 978-1-920458-25-6
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 13th Edition



9 781920 458256



a b c d e
 f g h i j
 k l m n o p
 q r s t u
 v w x y z

TSHIVENḌA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya 2 Bugu 1

ISBN 978-1-920458-25-6

Yo vusuludzwa,
 i tevhedza CAPS



Dzina: Kilaḱi:



TSHIVENḌA LUAMBO
 LWA HAYANI

Bugu ya 1
 Themo 1 & 2



Vho Angie Motshekga
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr. Reginah Mhaule,
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dza u shumela dzo bveledzwa u itela uri dzi shumiswe nga vhagudi vha Afurika Tshipembe nga fhasi ha vhurangaphanda ha Minisiṭa wa Pfunzo ya Muteo, mufumakadzi Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr. Reginah Mhaule.

Bugu dza u shumela dza Rainbow dzi vhumba tshipiḽa tsha mbekanyamushumo dza vhudzheneleli dza Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wo livhiswaho kha u khwinisa kushumele kwa vhagudi vha Afurika Tshipembe kha gireidi dza rathi dza u thoma. Sa tshinwe tsha zwithu zwa nṭhesa zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo itwa uri i vhe hone nga thusedzo ya masheleni ya Muhasho wa Gwama. Izwi zwo ita uri muhasho u kone u bveledza idzi bugu dza u shumela kha nyambo dzoṭhe dza tshiofisi hu si na mbadelo.

Ri fulufhela uri vhadededzi vha ḽo vhona ndeme ya bugu idzi kha u funza havho ha ḽuvha liṅwe na liṅwe vha dovha vha ita uri vhagudi vha kone u khunyeledza kharikhulamu yoṭhe. Ro lingedza nga nḽila dzoṭhe u sumbedza vhagudisi kha nyito inwe na inwe nga u dzhenisa aikhoni dzine dza sumbedza zwine vhagudi vha fanela u ita.

Ri na fulufhelo loṭhe la uri vhagudi vha ḽo ḽiphina nga u shuma nga idzi bugu musi vha tshi khou aluwa na u guda, na uri vhone sa vhadededzi vha ḽo vha na mukovhe kha dakalo iḽi.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

<p>Ndingano</p> <p>Farani muthu muṅwe na muṅwe nga u linganana na u fana. Ni songo ṭalula.</p>	<p>Tshirunzi tsha muthu</p> <p>Ṭhonifhani muthu muṅwe na muṅwe. Ni vhe na vhwavho na u vhavhalela.</p>	<p>Vhutshilo</p> <p>Hulisani na u ṭhonifha vhabebi vhaṅu. Funanani na u fulufhedzea muṭani wa haṅu. Vhutshilo hoṭhe ndi mpho. Vhu ṭhonifheni.</p>
<p>Hayani</p> <p>Thusani kha mishumo ya hayani.</p>	<p>Pfunzo</p> <p>Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.</p>	<p>U shuma</p> <p>Vhana vha songo kombetshedzwa u ṭoḽa mishumo.</p>
<p>Mbofholowo na tsireledzo</p> <p>Ni songo vha isa, u shengedza kana u shushedza vhaṅwe, nahone ni songo tenda vhaṅwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.</p>	<p>Ndaka</p> <p>Ṭhonifhani ndaka ya vhaṅwe vhatu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.</p>	<p>Vhurereḽi, lutendo na mihumbulo</p> <p>Ṭhonifhani lutendo na mihumbulo ya vhaṅwe vhatu.</p>
<p>Tsireledzo</p> <p>Vhavhalelani liḽhasi. Ni songo tambisa maḽi na muḽagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miḽi ya haṅu na zwitshavha zwa haṅu.</p>	<p>Vhudzulapo</p> <p>Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuṭanzi uri na vhaṅwe vha ita ngauralo.</p>	<p>Mbofholowo ya u amba</p> <p>Ni songo ṭuṭuwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhuṭanzi uri vhaṅwe vhatu vha songo nyadziwa kana u vha iswa.</p>

Gireidi
ya **2**



L u a m b o

nga TSHIVENĀ




Bugu iyi ndi ya:

TSHIVENĀ

Bugu ya





Z
W
I
r
e
n
g
o
m
u

Thero ya 1: U humela tshikoloni

Themo ya 1: Vhege dza 1 - 5



- 1 Ri humela tshikoloni** 2
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Foniki: (Mibvumo): mibvumo ya pfa londothe a e i u
Itani ndowendowe ya u n wala legere Aa
U n wala mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa (o dowlwaho)
- 2 Ndo vhuva tshikoloni** 4
Olani tshifanyiso tsha zwe na ita musi tshikolo tsho vala
U n wala ndowendzo (dzhenisani v hona, dalela, v hawala, v hothje ni tshi fhedzisa mafungo)
U n wala ndowendzo (n walani nga zwe na ita musi tshikolo tsho vala.
Nyito ya u diphina (dzhenisani maquvha a vhege a no khou jahela kha khajenda ni ole tshifanyiso tsha zwine na go ita guvha jirwe na jirwe kha vhege.
- 3 Yunifomo** 6
U vhalwa khathini na vhaqudi (mufhindulano)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: mibvumo ya pfa londothe a e i o u
Itani ndowendowe ya u n wala legere Bb.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 4 Yunifomo yanga** 8
Dioleni tshifanyiso no ambara yunifomo ya tshikolo.
N walani zwidodombedzwa zwanu
N walani mafungo nga tshifanyiso tsharu.
Nyito ya u diphina: n walani madzina kha zwi ambaro zwi re zwi fanyisoni
- 5 Mutukana muswa tshikoloni tshashu** 10
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: sw, kh, th, n
Itani ndowendowe ya u n wala legere Dd.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa

- 6 No tangedzwa tshikoloni tshashu** 12
Itani jitamwa ji no sumbedza uri ni tangedzwa hani musidzana kana mutukana muswa.
Tholokanyongivho: Dzhenisani madzina a no khou jahela mafungoni u itela u sumbedza u pfelesa.
U n wala mafungo nga khonani yapu.
Nyito ya u diphina (Wanani n gila ya u ya tshikoloni kha meizi (mikwita)
- 7 Mitambo ya tshikoloni** 14
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: mb, pf, nz, f
Itani ndowendowe ya u n wala legere Dd.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 8 Ndi pfana na u tamba mitambo** 16
Olani tshifanyiso tsha zwi potso kana mutambo une na funesa u u tamba
N walani mafungo nga mitambo ine na i funesa/ na sa i funese
N walani mafungo nga mutambo ine na funesa u u tamba.
U diphadza mbudziso dza phindulo n n zhi nga zwi fanyiso
- 9 Muongi u ga tshikoloni** 18
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: ng, ph, vt, tsh, b
Itani ndowendowe ya u n wala legere Ee.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 10 Muongi u ri ...** 20
U v hamba mafungo o gisendeke nga zwi fanyiso.
U thoma fhungo nga Ndi fanela u ...
N walani mafungo mararu nga kutshilele ku re na mutakalo ngomu
N walani mafungo a no thoma nga Ndi kona u ... na A thi koni u ...
U shumisa mali
- 11 Ri tshikoloni ri a ja** 22
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

- Foniki: sh, kh, zw, lw, n
Itani ndowendowe ya u n wala legere Ff.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 12 Zwi jiwa zwine ra ja** 24
Olani zwi fanyiso zwa zwi thu zwine na kona u zwi nukhedza, u zwi thetshela, u zwi pfa nga u phuphuledza, u zwi v hona na u zwi pfa nga ngeve. Talutshedzani khonani yapu nga zwi fanyiso izwi.
N walani madzina kha zwi fanyiso izwi zwa zwi jiwa
N walulani mafungo ni tshi shumisa zwiga zwa u v hala zwo teaho (tshiga tsha u awela, tshigambudzo na tshigagarukela)
Livhanyani maipfi na zwi fanyiso zwo teaho.
Itani thiki kha zwi jiwa zwine inwi na khonani yapu na zwi funesa.
- 13 Ri tea u ita tshurwahaya** 26
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: nw, ng, d, l
Itani ndowendowe ya u n wala legere Gg.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 14 Ndi ita tshurwahaya yanga tshifhinga tshothje** 28
Ni kha phere, Itani jitamwa.
Talani mutalo v hukai na zwi fanyiso zwi v hili zwi re na mibvumo i no fana (sumbo bata na pata)
N walani mafungo a no amba nga u ita tshurwahaya.
Nyito ya u diphina: khajarani ni lebuje tshifanyiso.
- 15 Thesisite** 30
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: hw, l, s, ng
Itani ndowendowe ya u n wala legere Hh.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 16 Deithi** 32
Vhalani khajenda
Vhudzisi khonani dzapu uri maquvha avho a mabebo ndi a lini ni n wale deithi idzo tsini na hwedzi wo teaho afho kha khajenda.
Itani ndowendowe ya u n wala guvha jaru ja mabebo.

Thero 2: Khonani dzanga

Themo ya 1: Vhege dza 6 - 8

- 17 Miya yo fhambananaho** 34
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: lw, sh, zw, nw
Itani ndowendowe ya u n wala legere Ii.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 18 Muta wa hashu** 36
Olani tshifanyiso tsha muta wa haru.
Lebulani zwi fanyiso zwa mashaka a mutani mugede
N walani nga muta wa haru.
Nyito ya u diphina (Nangelani muhwe na muhwe kha vha muta wa haru mpho. Bulani uri muhwe na muhwe u go wana mpho ifho.
- 19 Ndo ya munyanyani** 38
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: tsh, lw, nzh, th, dz
Itani ndowendowe ya u n wala legere Jj.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 20 Ndo diphinesa munyanyani** 40
Itani jitamwa ji no amba nga itshi tshitori.
Nomborani mafungo ni tshi sumbedza thovhekano ya zwiwo tshitori.
N walani fhungo nga tshifanyiso nga tshithi nga tshithi.
Nyito ya u diphina (U diphadza mbudziso dza phindulo n n zhi)
- 21 Khonani v hokuma** 42
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: k, kh, mb, sw, t
Itani ndowendowe ya u n wala legere Kk.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa

- 22 Khonani dzanga** 44
Itani jitamwa ji no amba nga u thusa muhwe muthu.
N walani mafungo nga zwi thu zwine na nga thusa ngazwo hayani na tshikoloni.
N walani mafungo nga muthu ane a ni thusa
Tambani mutambo wa mibvumo ya maipfi
- 23 Ri v hahalela zwi fuwohaya zwashu** 46
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: p, sw, ts, d
Itani ndowendowe ya u n wala legere Ll.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 24 Zwi fuwohaya zwashu** 48
Olani tshifanyiso tsha tshipuka tshine na v hona u nga tshi nga vha tshifuwohaya tshavhudi
N walani phara nga tshitori itshi
Dzhenisani mibvumo ya m u y a na n ni tshi fhedzisa maipfi
Livhanyani zwi fanyiso ni tshi sumbedza zwi fhinga zwa guvha (matsheloni, masiari na vhusiku)
- 25 Hayani ha hashu hu dzula ho kuna** 60
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: sh, sw, nzw, mmb, mv
Itani ndowendowe ya u n wala legere Mm.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 26 Hayani** 62
Olani tshifanyiso tsha mishumo ine na v henga u i shuma hayani.
Talutshedzani khonani yapu nga tshifanyiso tsho na ola.
N walani mafungo a no thoma nga Ndi pfana na u ... na A thi pfani na u ...
Fhedzisi maipfi ni tshi shumisa mibvumo ya iela, ura, ole, enda
Olani tshifanyiso zwine na ita nga matsheni, nga masiari na nga madekwana
- 27 Rothe ri a ita nyonyoloso** 64
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

- Foniki: pf, mb, ny, fw
Itani ndowendowe ya u n wala legere Nn.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 28 Nyonyoloso na mitambo** 66
Talutshedzani khonani yapu zwi thu zwine na zwi funesa na zwine na si zwi fune.
Fhedzisi mafungo a no thoma nga Ndi funesa u ... na A thi funesi u ...
N walani maquvha a vhege a tshi tuo tevhekana nga ngona.
Olani tshifanyiso tsha zwine na takalela u ita kha guvha jithi maquvhani enea.
Nyito ya u diphina (Ambani nga tshifanyiso. Talutshedzani khonani yapu uri ndi zwi thu zwifho zwi re tsini nahone ndi zwifho zwi re kule.)
- 29 Ri lingedza u ja nga ngona** 68
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: ng, ts, nnd, j
Itani ndowendowe ya u n wala legere Oo.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 30 Mbudzi ngadeni** 60
Ni kha phere, itani jitamwa ji no amba nga tshitori itshi.
Nomborani zwi fanyiso zwi tshi tevhekana nga ngona tshitori.
N walani fhungo nga tshifanyiso tshinwe na tshinwe.
Lavhelesani mivhala iyi. Talutshedzani khonani yapu uri hu nga bva mivhala ufho arali na tshifanyiso mivhala iyi.
- 31 Muta wa hashu ndi muhulwane** 62
U vhalwa khathini na vhaqudi (nganetshelo)
U shumisa v husevhegi ha u v hona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topala zwidodombedzwa zwi hulwane kha ma halwa e a vhalwa
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: w, dz, fh, v
Itani ndowendowe ya u n wala legere Hh.
N walani mafungo buguni dza ndowendzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagivhiwa
- 32 Ndi takalela u thusa** 64
Itani jitamwa ji no amba nga u thusa hayani.
Vhudzisi khonani dza 5 uri dzi funesa mivhala ifho. N walani madzina avho na mivhala iyi u itela u gadza thebulu.
N walani tshitori nga muthu ane na anzela u mu thusa.
Wanani n gila ya u bva tshikoloni ni tshi ya mudavhini (hune na tambela none)



Thero ya 3: U dalela kule na tsini

33 Mafhungo magidha 66

U vhala khathini na vhaugudi (nganetshelo)
Maipfi maambiwa
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: fh, bv, bw, nw
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Qq
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

34 Lwendo lwashu 68

Ambani nga fethu hune na tama u dala hone.
Olani tshifanyiso kha tshikhapha ni tshi sumbedza zwithu zwine na go zwi vhona.
Ñwalani madzinavhukuma ni tshi shumisa majegeredanzi.
Ñwalani mafhungo nga fethu hune na khou vha zwifanyiso.
Tambani mutambo wa zwifhiwa ni tshi shumisa maipfi a nyini, ngani na litanganyi ngauri.

35 Ro livha ngafhi? 70

U vhala khathini na vhaugudi (nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: lw, d, t, bw
Itani ngwendowe ya maipfi a nny, ng, lin
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Rr
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

36 Ndi toga u vhona ... 72

Ambani nga fethu hune na tama u dala hone. Ni toga u vhona mini henengei?
Nomborani zwifanyiso ni tshi sumbedza u tovhekana hazwo nga ngona tshitorini. Talutshedzani khonani yaru tshitori tshi re zwifanyiso izwi.
Ñwalani mafhungo nga zwine na khou vha zwifanyiso.
Olani zwifhatwo zwa vhatu kha mafasitere ni khalare bisi.

37 Bisi i ndilani 74

U vhala khathini na vhaugudi (nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: n, kh, dz, f
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Hh
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

38 Bulasi na mataka 76

Nyito ya Kha ri ite nyito (olani zwine vhana vha khou vha tshi khou tshimbila nga bisi)
U ñwala ngwedzo (Ñwalani mafhungo nga tshifanyiso itshi)
U ñwala ngwedzo (dzenisani ipfi lone)
Nyito ya u dipina (Sumbedzani murelii wa bisi ngila ya u bva afho ðakani i re kha meizi)

39 U mona na dorobo 78

U vhala khathini na vhaugudi (nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: y, nzh, ts, l
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Tt
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

40 Nndinde yo shavha 80

Itani litambwa ji no sumbedza uri ni a pfesesa tshitori.
Nomborani mafhungo ni tshi sumbedza thovhekano ya zwiwo tshitorini
Ñwalani mafhungo nga tshifanyiso tshinwe na tshinwe
Tambani mutambo wa maipfi ni tshi vusuludza mibvumo

41 Ri vhona mapuka matanu 82

U vhala khathini na vhaugudi (nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: zw, ph, nq, kh
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Uu
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

42 Zwinwe zwipuka hafhu 84

Olani tshifanyiso tsha phukha ya ðaka ine na tama u i vhona. Zwiwo talutshedzani kijasi tshifanyiso tsharu.
Ñwalani mafhungo nga tshifanyiso tsharu.
Talani mutalo ni tshi fhedzisa mafhungo u itela u sumbedza u pfesesa tshitori.
Fhedzisani mafhungo ni tshi shumisa mmbw, j, ngw na ngw. Ni kone u livhanya ipfi na tshifanyiso tsho teaho.
U tevhekana nga alifabathe: Fhedzisani u ola tshifanyiso ni tshi khalare.

43 Ri bitshini 86

U vhala khathini na vhaugudi (nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini

Themo ya 2: Vhege dza 1 - 5

U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: nz, nzh, nth, kw
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Tt
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

44 Ri tshwe lwanzhe-bitshini 88

U ñwala mutevhe.
U ñwala posikaraja.
U ñwala maguvha a vhege a tshi tou tevhekana.
Ambani nga zwine na ita guvha liñwe na liñwe.
Ñwalani mafhungo nga zwine na ita guvha liñwe na liñwe.
Tumekanyani zwithoma ni kone u khalare tshifanyiso.

45 Ri tea u huma zwino 90

U vhala khathini na vhaugudi (zwiangaredzi)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: o, t, d, ts
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Ww
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

46 Ncilani ya u vhuva 92

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza kupfeselele kwanu kwa tshitori.
Vhumbani mafhungo nga u ðuma zwipiga zwiwhili.
Ñwalani phara ni tshi amba nga musi we na pfa no ðungufhala.
Tambani mutambo wa maipfi ni tshi vusuludza mibvumo.

47 Ro vhuva tshikoloni 94

U vhala khathini na vhaugudi (Nganetshelo, maambiwa)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: nw, lw, vh, bv, b
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Xx
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

48 Ro vhuva hayani 96

Anetshelani mafhungomaitei (nyusi)
Ñwalani mafhungomaitei
Vhumbani mafhungo nga u ðuma zwipiga zwiwhili.
Olani ngila ye bisi ya tshimbila ngao tshitorini ni tshi itela u sumbedza u pfesesa tshitori.

Thero ya 4: Vhupo hashu

49 Dumbu 98

U vhala khathini na vhaugudi (Nganetshelo, maipfi maambiwa)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: d, mv, fh, ny, nthw
Itani ngwendowe ya u ñwala Jegeere Xx
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

50 Dumbu 100

U bvumba kufhelele kwa tshitori.
U ola tshifanyiso tshi no amba nga tshitori.
U ñwala kufhelele kwa tshitori.
U vhala kufhelele kwa tshitori.
U khalare zwifanyiso zwi no amba nga tshitori.

51 Mvula ya tshifhango 102

U vhala khathini na vhaugudi (Nganetshelo, maipfi maambiwa)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: nng, tsw, vha, tsh, bv
Muñwalo: Nwalululani fhungo.
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

52 Musi tshifhango tsho no fhira 104

Ambani nga tshitori itshi.
Nomborani mafhungo ni tshi sumbedza thovhekano ya zwiwo tshitorini.
Talutshedzani khonani yaru tshitori itshi.
Ñwalani mafhungo nga tshifanyiso tshinwe na tshinwe.
Fhedzisani maipfi aya nga u dzenisa sh, fh, v, tsw na bv ni a fanyise na zwifanyiso zwe zwa a tea.
Talutshedzani nyolo

53 Ndo vhuva nda vhona gambogo 106

U vhala khathini na vhaugudi (Nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: th, h, g, fh, ng
Muñwalo: Nwalululani fhungo.

Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

54 Vhukhopfu vhutshena ha gambogo 108

Olani tshifanyiso tsha zwine na vhona u nga Rudzani o ita musi a tshi khou tamba gambogoni. (tsaukanyo)
Ñwalani mafhungo nga tshifanyiso tsharu.
Dzenisani pñalangotho maipfifi ni a livhanye na zwifanyiso zwe zwa a tea.

55 Khalarwaha nga 110

U vhala khathini na vhaugudi (Muñhindulano)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: Mibvumo ya ph, mb, k, l, v
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

56 Khalarwaha ine nda i funesa 112

Vhudzani khonani yaru uri ndi zwifho zwine na zwi takalela na zwine ni si zwi takalele kha khalarwaha irwe na irwe. Talutshedzani khonani yaru uri ndi zwiambaro zwifho zwine re tea u ambara nga khalarwaha irwe na irwe.
Tumani zwipiga zwiwhili zwa fhungo.
Ñwalani mafhungo nga khalarwaha ine na i takalela na ine ni si i takalele.
Talutshedzani nyolo ine ya khou talutshedza uri tshidula tshi aluwa nga ngilade tshi tshi tou bva u thothonywa

57 I do na namusi? 114

Vhalani tshati ya mvumbo ya mutsho, ni ambe uri mutsho u go vha u nga ngilade guvha liñwe na liñwe.
Fhindulani mbudziso dza tholokanyongivho ya mafhungo a tshati ya mvumbo ya mutsho.
Foniki: tsh, fh, nw, th, ng
Ñwalani mafhungo, buguni yaru ya ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

58 Tshati dza mutsho 116

Rekhodani mutsho wa vhege ino
U tevhekana nga alifabathe
Madzinavhukuma

59 Nga tshifhango? 118

U vhala khathini na vhaugudi (Nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)

Themo ya 2: Vhege dza 6 - 8

Foniki: ny, nd, v, ng
Muñwalo: Nwalululani fhungo.
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

60 U bula tshifhango 120

U vhala watshi (kijoko)
Dzenisani tshifhango kha watshi
Nyito ya u dipina (Gerani watshi kha gwati ja murahu ja bugu ni nambambatedze mananga khalo. Sumbedzani khonani yaru zwifhango zwothe zwo fhambanana)

61 Ndi tshifhango? 122

U vhala khathini na vhaugudi (Nganetshelo)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: w, s, y, kw, r
Muñwalo: Nwalululani fhungo.
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

62 Nga tshifhango? 124

Livhanyani zwifhango zwi re kha watshi idzi.
Ñwalani tshifhango, ni kone u ola mananga kha watshi ni tshi sumbedza zwifhango zwo.
Mujatisano wa maipfi ni tshi ita ngwendowe ya mibvumo

63 U ambarela mutsho 126

U vhala khathini na vhaugudi (Gurannga)
U shumisa vhushevhegi ha u vhona nga mafo kha u bvumba uri tshitori tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedzwa zwiwhulwane kha mañwalwa e a vhaliva
Ngwedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhungo o thelelaho)
Foniki: vh, d
Muñwalo: Nwalululani fhungo.
Ñwalani mafhungo buguni dza ngwedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimagidhiwa

64 Gurannca yanga 128

Ambani nga mafhungomaitei a inwi muge
Ñwalani gurannca ya inwi muge
Gerani mupopi wa bambbiri ni u nambatedze



Kha ri vhale

Ro vhuya tshikoloni. Ro awela ra diphina.

Kanakana na Ndumeliso vho vhuya.

Vha khou amba nga zwe vha ita musi tsho vala.



Ndamulelo

Ndo ya nda dala ha makhulu.




Sam

Ro vha ro ya lwanzheni.



Ann

A tho ngo ya fhethu.



Nndinde

Huu!
Huu!



Ndalamo

Ndo dalela malume. Nda tamba na vhazwala vhanga Maluṭa na Tshimangadzo.



Kha ri ṅwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Vhana vho vhuya tshikoloni.	
Ndalamo o ya lwanzheni tshikolo tsho vala.	
Ndalamo ha ngo ya fhethu.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u ṅwala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

ha	lwanzhe	fhethu	dalela
hama	lwela	fhasi	dina
hana	lwone	fhola	dondo

Maipfi magivhiwa
dalela
vhazwala
tamba




Kha ri ṅwale

Itani ṅdowedze ya maledere aya. Ni kone u ṅwala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.




A A a a



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha zwe na ita musi tshikolo tsho vala.




Kha ri n̄wale

Nangani ipfi lithihi ni fhedzise ngalo fhungo.

vhona	Ndo _____ malume wanga.
dalela	Vhana vha malume wanga ndi _____ vhangana.
vhazwala	Ndo _____ phukha nnzhi zuu.
vhone	Vhana _____ vho vhuya tshikoloni.

Duvha:



Kha ri n̄wale

Nwalani mafhungo mararu nga zwe na ita musi tshikolo tsho vala. Shumisani mañwe a aya maipfi uri a ni thuse.

vhona

d̄iphina

lwanzhe

dalela

tamba

zuu

tshikepe



Kha ri d̄iphine

Zwino no vhuya tshikoloni. Ni d̄o ita mini vhege yo t̄he? Dzhenisani ma d̄uvha a vhege. Zwino olani tshifanyiso tsha zwine na d̄o ita d̄uvha liñwe na liñwe ni kone u t̄alutshedza khonani yañu.

Nga Musumbuluwo ndi d̄o ...

Nga Swondaha ndi d̄o ...



Swondaha



L̄avhuvhuli





L̄avhut̄anu





Swondaha



Kha ri vhale

Mudededzi



Muñwe na muñwe u tea u
ambara yunifomo.

Sam



Yunifomo yanga yo no vha t̃hukhu.
Ndo hadzima ya Maluṭa ya kale.

Vhonani



Yunifomo yanga ndi ntswa.
Yo khwaṭha u fhira ya mahola.



Kha ri ite nyito

Dioleni no ambara yunifomo ya tshikolo.

A large empty rectangular area with a dotted blue border, intended for drawing or writing.



Kha ri ñwale

Fhedzisani garaṭa ni diole tshifanyiso.

Dzina langa ndi _____.

Ndi kha Gireidi _____.


Ndi na miṅwaha ya _____.

Tshikolo tshanga tshi pfi _____.



A large empty rectangular area with a solid blue border, intended for drawing or writing.

Duvha:



Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo mararu nga yunifomo yaṅu ya tshikolo. Shumisani maṅwe a haya maipfi uri a ni thuse.

thai

zwienda

hemmbe

badzhi

vhurukhu

sogisi

tshikete

dzhesi



Kha ri diphine

Leibuḽani zwiambaro izwi.



thai





Kha ri vhale



Jim

Ndi pfi Jim. Ndi muswa fhano. A thi na khonani. Ndi bva kha tshinwe tshikolo.

“Ndi nga tamba na nnyi?” ndi Jim a no ralo.



Nndinde

Takalani na Kanakana vha vhona Jim o ima e ethe. Vha ya khae.

Hee, Jim, “ni khou todou tamba na rine?” hu vhudzisa Kanakana.



Ann

“Idani Jim ri tambe rothe,” hu amba Kanakana.



Ann

“Ni do tamba na rine,” ha dadzisa Takalani.



Jim



Kha ri n̄wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhense thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhense tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Jim ndi muswa tshikoloni.	
Takalani na Kanakana vho ya vha amba na Ndamulelo.	
Jim o no takala zwino.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

muswa	khonani	ethe	rine
maswole	khokho	ntha	vhana



Maipfi maḍivhiwa

muswa
nnyi
khonani



Kha ri n̄wale

Itani ndowedowe ya maḍere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Handwriting practice area with dashed lines for tracing. It shows the uppercase letter 'D' and the lowercase letter 'd' in two columns, each with a solid version and a dotted version for tracing.

No tangedzwa tshikoloni tshashu



Kha ri ite nyito




Musi ni kha tshigwada, itani litambwa line khalo na sumbedza uri ni tangedza hani musidzana kana mutukana muswa.



Kha ri ambe

Vhudzisani khonani thanu uri ndi bugu ifhio ine vha nga tama u i vhala ni sumbedze tshivhalo nga khalara zwidanga zwi re tsini na bugu iyo.



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



★ Khonani dzanu dzo sumbedza u takalelesa bugu ifhio?

Khonani dzanu dzo sumbedza u sa takalelesa bugu ifhio?



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili nga muñwe musu we na pfa ni tshi nga a ni na khonani shangoni. Shumisani mañwe a aya maipfi uri a ni thuse.

u shaya

khonani

tungufhala


u sa

divha

muthu


Blank writing area with horizontal lines.

Duvha:




Kha ri n̄wale Nwalani maipfi aya maṛorokosini o teaho a mibvumo.


- shulula
- itlulula
- tevhukanya
- bikisa
- fhaulula
- semana
- shumisa
- vhonana
- sengela
- remela
- rathela
- imbela
- rumana
- vhekanya
- rengisa




Five empty rectangular boxes with horizontal lines, colored orange, blue, red, light blue, and purple from left to right, for writing practice.



Kha ri d̄iphine Thusani mutukana uyu muswa uri a wane nd̄ila ya u ya tshikoloni. Talutshedzani uri u khou fhira ngafhi na ngafhi.





Kha ri vhale



Ann

Ndi pfana na u
tamba netibolo.



Vhonani

Ndi pfana na u
dembetita na u
tambela kuḁuni ku re
nṱha ha muri. Kuḁu
ku nṱha murini.
Ndi songo wa.

Jim




Ri tamba bola
ya milenzhe.



Jabu

Ndi funesa
mbambe. U
fḥufha nzambo
zwi a takadza.



Andrew


Ndi fhufha nga maga ndi tshi thamuwa.

Mulalo



Mulalo ha tamba ngauri ha koni u tshimbila.

Ri a mu kunga ra tamba nae.



Kha ri n̄wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Mulalo u tshimbidza mmbwa yawe.

Ndalamo u pfana na u tamba netibolo.

Andrew na Mashudu vha tamba bola ya milenzhe.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

tamba	pfana	nzambo	funesa
tumba	pfela	nzenene	fana
thumbu	pfuka	murunzi	founu

Maipfimaḡivhiwa

kuduni
mbambe
fhufha



Kha ri n̄wale

Itani ṅdowedowe ya maḡedere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



D D

d d



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha mutambo une na funesa u u tamba.



Kha ri ñwale

Fhedzisani maipfi aya. Nangani maipfi kha mutevhe.

khekhe

netibolo

u fhufha

mbambe

khovhe

mafhi

u dzhena
tshikolo

Ndi takalela

A thi takaleli

Ndi takalela

A thi takaleli



Kha ri n̄wale

Nwalani mafhungo mararu nga ha mutambo wa zwipotso kana mutambo une na funesa u u tamba. Shumisani marwe a haya maipfi uri a ni thuse.

gidima

tamba

takalela

mutambo

fhufha

diphina




Kha ri n̄wale


Vha khou tamba mitambo ifhio? Wanani phindulo yo teaho tshifanyisoni ni i tangedzele.




- A bola ya milenzhe
- B khirikhethe
- C ragibii
- D thenisi




- A u bambela
- B khirikhethe
- C u fhufha
- D netibolo




- A ragibii
- B khirikhethe
- C judo
- D netibolo




- A thenisi
- B u bambela
- C khirikhethe
- D nzambo ya maga



- A u bambela
- B khirikhethe
- C ragibii
- D netibolo



- A thenisi
- B ragibii
- C netibolo
- D u bambela



Kha ri vhale

Namusi tshikoloni ho vha ho da muongi o da u ri sedza maṭo.

Fulufhelo u fanela u wana ngilasi ngauri ha koni u vhona zwavhudi. U tea u dzula phanḁa kilasini.





Ann

Namusi tshikoloni ho vha ho da muongi o da u ri sedza ma_o. Fulufhelo u fanela u wana ngilasi ngauri ha koni u vhona zwavhudi. U tea u dzula phanda. Muongi vho ri hambela uri ri vhale tshati i re kha luvhondo.



Kha ri n'wale

Wanani phindulo yo teaho mafhungoni ni a tangedzele.

Muongi o vha o da u ri t _o la:	Ndi nnyi a no tea u wana ngilasi?	Ndi nnyi we a da tshikoloni?	T _h oho yavhudi ya tshitori itshi ndi ifhio?
A zwanda	A Mary	A Dokotela	A Mandu u wana ngilasi.
B ma _o	B Jabu	B Mudzimamulilo	B Dokotela u dalela tshikolo tshashu.
C milenzhe	C Susan	C Muongi	C Ma _o ashu a a t _o liwa.
D ndevhe	D Mandu	D Mureili wa ambulentse	D Ni a kona u pfa?



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

muongi	phanda	luvhondo	tshati	bofu
mulingo	phuphu	luvhone	tshika	bapu

Maipfima_odivhiwa

muongi
ngilasi
vhona



Kha ri n'wale

Itani ndowedzowe ya malegere aya. Ni kone u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



E E e e



Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yaṅu uri muongi vha ri ni ite mini.



Ndi ṭambe
zwanda.



Ndi ṭambe maṅo.



Ndi ḽe mitshelo
na miroho.



Ndi ṭavhanye u edela.



Kha ri ṅwale

ṅwalani mafhungo mararu nga zwine muongi vha ri ni ite.

Ndi fanela u

Ndi fanela u

Ndi fanela u

Duvha:



Kha ri riwale Fhedzisani mafhungo aya.

bambela

tshina

reila

imba

bika


pennda

A thi koni u

Ndi kona u

A thi koni u

Ndi kona u



Kha ri diphine Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho.

muongi



phuphu



tshati



bola



luvhone





Kha ri vhale Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo lw.




Ann

Ngoho riṅe ri na mashudu.
 Ri phakhelwa zwiliwa tshikoloni.
 Izwi zwiliwa ri zwi la nga bureiki.



Sam



Zwiliwa zwa pfushi zwi ita uri ri si lwale.

Malindi o newa mishonga ngauri u khou lwala.

Ni a pfana na miroho?



Nomsa



Kha ri n'wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhense thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhense tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Malindi u khou lwala.	
Ri la zwiliwa nga bureiki.	
Masindi u lesa mitshelo na miroho.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

mashudu	phakhelwa	zwiliwa	lwala	n'newa
mashango	khokhonya	zwino	lwendo	n'nalala
mushumo	khukhulwa	zwan'da	lwone	n'ukalala

Maipfi magdivhiwa

mashudu
lwala
bureiki



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



F F f f

Ri tshikoloni ri a la



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshithu tshine na nga kona u tshi ita:

nukhedza	thetshela	vhona
pfa		phuphuledza




Kha ri nwale

Dzhenisani ipfi lo teaho tsini na tshiliwa tshinwe na tshinwe.

- vhurotho
- nama
- khovhe
- khekhe
- mafhi
- tshizi
- makumba
- apula
- nawa
- vhukhopfu



Duvha:



Kha ri n̄wale

N̄walululani mafhungo ni tshi shumisa zwiga zwa u vhala zwo teacho. Ni elelwe u shumisa leḑeredanzi mathomoni a fhungo na kha madzina a vhatthu kana a fhethu.



ntakadzeni u funesa tshizi

Ntakadzeni u funesa tshizi

vhonani u ḽa n̄ama mitshelo na miroho vhege in̄we na in̄we


ni a pfana na n̄awa

yowee ndo wisa makumba



Kha ri d̄iphine

Khaḽarani tshibuḽoko ni tshi sumbedza zwil̄iwa zwine na zwi funesa. Itani zwenezwovho musi ni tshi sumbedza zwine khonani yaru ya zwi funesa.



	matshipisi	tshizi	mitshelo	maḽegere	miroho
Ndi funesa					
Khonani yanga u funesa					




Kha ri vhale

Ndi pfi Andrew. A thi pfani na u ita tshuñwahaya.

Ndi vhenga nga maanda u dzulela tshuñwahaya. Ndi funesa u tamba duvha lothe.

Mudededzi washu vha ri ri fanela u vhalani duvha linwe na linwe.





Andrew

Vha ri ndi fanela u ita tshunwahaya yanga
yothe muso ndo no fhedza u tamba bola.

Ndi pfana na u gidimagidima ndi tshi raha bola.

Ndi a vha vhalela na vhone vha mmbalela.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

U pfana na u gidimagidima a tshi raha bola.	
Andrew u pfana na u ita tshunwahaya.	
Khotsi awe vha a sedza uri u khou ita tshunwahaya naa.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

nwana	maanda	duvha	lothe	yanga
nwedzi	phanda	dola	lino	yone
tshunwahaya	vhand	dala	langa	yawe

Maipfima divhiwa
tshunwahaya
duvha
fhedza



Kha ri nwale

Itani ndowedze ya maledere aya.

Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



G G g g

Ndi ita tshuñwahaya yanga tshifhinga tshothe

Themo ya 1 – Vhege dza 4



Kha ri ite nyito



Nga vhavhilihavhili, itani litambwa la Andrew a sa tendi u ita tshuñwahaya yawe. Muñwe wa vhoiwe a vhe mudededzi wawe. Ni mu vhudze uri ndi nga mini a tshi tea u ita tshuñwahaya.



Kha ri ambe

Nomborani zwifanyiso zwi tshi tevhekana nga ngona. Ni kone u talutshedza khonani yangu tshitori tshazwo.



3



2



1

1 _____

2 _____

3 _____



1 _____

2 _____

3 _____

Duvha:



1


2

3



Kha ri n'wale Nwalani maipfi aya mitani yone ya mibvumo.

- fhanda
- shashe
- vhanda
- thatha
- vhula
- vhenga
- thebvu
- pfufhi
- pfala
- fhasi
- fhefha
- shenga
- pfuma
- fhula





Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo y.



Namusi ndi la 20 la
Thafamuhwe.

Ri khou n'wala thesite.

Nndinde yo dzula yo ri sedza.

Ndi a kona u n'wala na u vhala
ngauri ndi ita tshun'wahaya
yanga misi yothe.



Jim

Mudededzi wanga vha ri mushumo wanga wo naka.

Thesite dzi ita uri vha konevho u nthusa.



Kha ri n̄wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Kilasi i khou n̄wala thesite.

Nndinde yo dzula yo sedza vhana.

Thesite dzi thusa vhadededzi uri vha kone u thusa vhana.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

mu <u>h</u> we	n̄ <u>w</u> ala	se <u>d</u> za	ko <u>n</u> a	n̄ <u>h</u> e
di <u>h</u> wa	pa <u>l</u> a	sa <u>l</u> e	ka <u>n</u> ḁa	n̄ <u>h</u> u
hwiv <u>h</u> a	n̄ <u>h</u> ala	so <u>l</u> a	ku <u>m</u> ba	n̄ <u>h</u> a

Maipfi magdivhiwa

n̄wala
thesite
thusa



Kha ri n̄wale

Itani ndowedowe ya maledere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



H H h h



Kha ri ite nyito

Khalenda

Vhudzisani khonani dzaṅu uri maḍuvha avho a mabebo ndi a lini. Dzhenisani madzina avho kha ṅwedzi wo teaho afho kha khalenda.



Kha ri ṅwale

Vhudzisani khonani dzaṅu ṅṅa uri maḍuvha avho a mabebo ndi a lini ni ṅwale maḍuvha avho o vhambela na madzina.

Dzina la khonani	Duvha la mabebo
Vhonani	la 15 Thangule



Kha ri ṅwale

ṅwalani ḍuvha laṅu la mabebo.

Duvha

ṅwedzi

Duvha:

Khalenda

Phando

Luhuhi

Thafamuhwe

Lambamai

Shundunthule

Fulwi

Fulwana

Thangule

Khubvumedzi

Tshimedzi

Lara

Nyendavhusiku

MUDEDEDZI: Tsaino

Duvha:



Kha ri vhale



Muṭa wa ha Kanakana ndi muṭuku. Wa ha Ntakadzeni ndi muhulwane.

Ha hashu ri a funana.

Ntakadzeni u dzula na makhulu wawe na vhazwala vhawe.



Nndinde

Vhañwe vhana a vha na vhabebi. Ri tea u vha thusa.

Nndinde i linda muṭa wa hashu vhusiku ro edela. Miñwe miḍini vha fuwa khovhe na zwiṇoni kana nngu.



Kha ri ñwale

Vhalani fhungo nga liṭhihi nga liṭhihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Muṭa wa ha Kanakana ndi muhulwane.	
Muṭa wa ha Ntakadzeni ndi muhulwane.	
Nndinde ndi tshimange.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u ñwala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

muhulwane	hashu	vhazwala	vhañwe
mulwadze	vhashu	vhazwimi	miñwedzi
mulweli	mashango	tshizwa	miñwenda

Maipfimaḍivhiwa

muṭuku
dzula
vhawe




Kha ri ñwale

Itani ṅdowendowe ya maḷedere aya. Ni kone u ñwala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.




I I i i

Muṭa wa hashu



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha muṭa wa haṅu.



Kha ri ṅwale

ṅwalani maipfi aya miṭani yone ya mibvumo.

ndeḽe

tshizwa

phukha

tshina

ndima

kwana

phuphu

ndede

kweta

tshizi



Duvha:



Kha ri riwale

Nwalani fhungo nga muṭa wa haṅu.
Shumisani maṅwe a aya maipfi uri a ni thuse.

lufuno

muṭa

murathu

khaladzi

mulala

muswa

Blank writing area with five horizontal lines.



Kha ri diphine

Nangelani muṅwe na muṅwe kha vha muṭa wa haṅu mpho.
Hwayani mpho musi no no i fha muthu.
Mpho dzoṭhe dzi tea u ṅanganya vhathu.

Bulani uri:

Ndi do ṅea mme anga beḡe ngaauri
yavho yo ṅahala.



 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>



Kha ri vhale Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo **th**.



Vhonani

Malume Vho Mamaṭho vho tshata nga
Mugivhela.

Roṭhe ro pembela na u imba na u tshina.

Muselwa o vha o naka tshoṭhe. Ho vha hu na
zwiliwa zwinzhi zwa vhathu vhoṭhe.

Na Nndinde yo vha i hone i tshi khou ri linda.
Kanakana a lesa zwiliwa zwinzhi a lwala. Vha mu
isa kiliniki.



Ri tshi fhedza vhatu vha dobela tshika yothe ha sala ho naka.

Vhonani a mbo di vhaaisala. O vha a tshi khou gidimedza Nndinde. A piringedzwa nga danda a wa a vhaaisala tshanda. Vha mu isa kiliniki.



Kha ri n'wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Muselwa o vha o vhifha.	
Malume Vho Mamat'ho vho tshata nga Mugivhela.	
Ri tshi fhedza ro sia hu na tshika.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅowedzo.



tshina	muselwa	zwinzhi	tshothe	fhedza
tshika	dobelwa	lwanzhe	vhothe	sedza

Maipfimaḍivhiwa

muselwa
shira
mashika



Kha ri n'wale

Itani ṅowedowe ya maḍedere aya. Ni kone u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Dzh Dzh dzh dzh



Kha ri ite nyito



Itani litambwa la zwe zwa bvelela kha Kanakana munyanyani.
Shumisani vhatambi vha tevhelaho:

- Takalani
- Nndinde
- Mme
- Dokotela



Kha ri riwale

Ñwalani nomboro kha zwifanyiso izwi u thoma kha I u swika kha 4 zwi tshi tovhekana nga ngona. Tlutshedzani khonani yaŋu tshiŋori tshi re zwifanyisoni izwi.



Duvha:



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga tshifanyiso nga tshithihi nga tshithihi.
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

dokotela

munyanya

a wa

tshanda

pombiwa

danda

gidima

kiliniki



Kha ri diphine

Wanani ni tangedzele phindulo yo teaho.



A tungufhala

A takala

A mulala

A i khou na

B takala

B sinyuwa

B muswa

B duvha lo bva

C sinyuwa

C tungufhala

C n'wana

C vhuria



Kha ri vhale



Khonani vhukuma ndi tshithu
tshihulwane.

Ni na khonani?

Khonani yaṅu ndi nnyi?

Tshililo na Maṅodzi vha tamba
vhoṭhe sa khonani vhukuma.



Vha tamba vha tshi
vhumbuluwa vha tshi sea na u
swaṭhana.

Khonani vhukuma dzi a thusana
nga mihumbulo i no fhaṭa.



Kha ri n̄wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Tshililo na Maṭodzi ndi khonani vhukuma.

Vha tamba vha tshi vhumbuluwa.

Khonani vhukuma dzi fundedzana u tswa.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo.



Maipfimaḍivhiwa

thusa
funana
khonani

vhukuma	khonani	tamba	swaṭhana	fhaṭa
vhakoma	khokhonya	tumba	miswaswo	ṭata




Kha ri n̄wale

Itani ṅdowendowe ya maḍedere aya.
Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



K K k k



Kha ri ite nyito

Musi ni kha tshigwada, tambani litambwa la khonani ine ya khou lila thuso yaṅu.



Bulani tshi no khou mu dina na uri inwi na khonani dzaṅu ni nga mu thusa hani.



Kha ri ṅwale

ṅwalani uri ni nga thusa nga ṅlilade hayani na tshikoloni.



1

Zwine nda nga thusa ngazwo tshikoloni

2

Zwine nda nga thusa ngazwo hayani

U thusa



3

Zwine nda nga thusa ngaazwo khonani dzanga

4

Ndi vhonnyi vha no nthusa?



Kha ri diphine



Ri gidimela hayani ha Tshililo.

Ndi nnyi a no do vha wa u thoma u swika ha Tshililo? Thosani nga khoini. Ya wa nga tshoho ni pfuka zwiḅuḅoko zwiḅhili ni tshi ya phanda. Ya wa nga mutshila ni tshimbila tshibḅuḅoko tshithihi fhedzi ni tshi ya ha Tshililo. A no thoma u swika ha Tshililo ndi ene we a wina. Ipfi line na swika khalo ni a li vhala.



- shula
- bvuniwa
- gosi
- bola
- raga
- nula
- u
- ri
- ya
- ine
- ndi
- ine
- ene
- kule
- lela
- tshi
- kwawe
- khou
- mme
- ene
- vha
- mudi
- nnyji
- nne
- op
- eue
- iyi
- ine



Kha ri vhale



Nndinde i dzulela u pandamedza tshimange.

Liñwe duvha yo tshi pandamedza tsha gonya muri hune Nndinde a sa swikele.

Tshimange tsha hana u tsa.



Ndo shumisa leri u tshi tsitsa ndi tshi thuswa nga Sosana.

Ra tshi fha mafhi na zwiṅwe zwiliwa. Tsha la tsha edela.



Kha ri ṅwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Tshimange tsho pandamedza mmbwa.

Tshimange tsho gonya muri.

Vhonani o tsitsa tshimange murini.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u ṅwala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

pandamedza	swikela	tsa	edela
tshiputo	swiswi	tsitsa	bodelo
posa	swika	vhutsi	disa



Maipfi maḍivhiwa

maṭhakheni
gonya
tsitsa



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowedze ya maḍedere aya. Ni kone u ṅwala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Handwriting practice area with dashed lines and letters L and I.



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshipuka tshine na vhona u nga tshi nga vha tshifuwohaya. Nwalani mafhungo mararu ni tshi amba uri ndi nga mini tshipuka itshi ni tshi tshi funesa.




Kha ri n'wale Nwalani masala one.

Ene

Inwi

Yone

Vhone

Rine



_____ o ya hayani nga bisi.



_____ ro nukadzwa nga mvula khulu.



_____ yo ri huvha.

_____ vha khonani dza mbiluni.



_____ ro lindela bisi vhuimabisi.





Kha ri n̄wale

Dzhenisani mibvumo yo t̄ahelaho ni fanyise ipfi na tshifanyiso tsho teaho.

m u y a n

				
n̄a__a	b__gu	lwa__o	n̄w__na	vha__a



Kha ri d̄iphine

Livhanyani zwifanyiso ni tshi sumbedza zwine na ita nga matsheloni, nga masiari na nga madekwana.



- matsheloni
- masiari
- madekwana





Kha ri vhole

Vhalani tshiṭori ni tangedzele maipfi oṭhe a re na mibvumo ya **sh** na **th**.



Ri tea u kunakisa miḍi na mahaya ashu.

Ha hashu ndi a swiela nda ṭanzwa thundu.

Matope a a dina musi ho na mvula. Ri kupula matope getheni ri sa athu swika muṭani.



Lutendo u dzulela u shulula zwithu,
nda koropa.

Mudi wo dalaho mabambiri a u
kuni na u naka.



Kha ri n'wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Matope a a dina musi ho na mvula.	
Ri kupula matope nduni.	
Ndo no fhedza u shuma ndi ya nda ka maḡi.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yaḡu ya ndowedzo.

ashu	swiela	ṭanzwa	mabambiri	mvelele
hashu	swika	kanzwa	bombini	mvuvhu
shulula	swaswa	ṭanzwu	mmbidza	mvula

Maipfi maḡivhiwa

shuma
matope
kuna




Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya maḡedere aya.
Ni kone u n'wala mafhungo buguni yaḡu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



M M m m



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha mishumo ine na vhenga u i shuma hayani.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a zwithu zwine na vhenga u shuma.

A thi pfani na u

A thi pfani na u

Duvha:



Kha ri n̄wale

Dzhenisani maledere magumoni a ipfi ni fanyise ilo ipfi na tshifanyiso tsho teaho.

ielā


ura

ole


enda



SW _____



SW _____




SW _____



SW _____



Matsheloni



Kha ri d̄iphine

Olani tshifanyiso tsha zwine na ita nga matsheloni, nga masiari na nga madekwana.

Large empty rounded rectangular box for writing.



Masiari

Large empty rounded rectangular box for writing.



Madekwana

Large empty rounded rectangular box for writing.



Kha ri vhale



Tshikoloni hu pfi muṅwe na muṅwe
u fanela u tamba mitambo.


Nṅe ndi pfana na mbambe na bola
na thenisi.

Ndo pfa hu tshi pfi hu na
muṭaṭisano wa mbambe ya u
gidima. Ndi ḍo mbo ḍi ya nda
ṭalela.

Kanakana u funesa u tamba netibolo.

Kha ri tambe mitambo ngauri ndi nyonyoloso yavhudi.

Ri litshe u ṭwa ro gogodela mbondo mavhengeleni.



Kha ri n̄wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Kanakana u funesa u tamba khirikhethhe.	
Mitambo a si nyonyoloso yavhudi.	
N̄ne ndi pfana na mbambe, bola na thenisi.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

hupfi	mitambo	nyonyoloso	mun̄we
pfana	mbambe	nyala	min̄wenda
pfuma	mbondo	lunyunyū	mun̄wali

Maipfi maḍivhiwa

mbambe
nzambo
thenisi



Kha ri n̄wale

Itani ndowedowe ya maḍedere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



N N n n



Kha ri ite nyito

Elekanyani nga mutambo une na u funesa. ǀalutshedzani khonani yaṅu zwithu zwine na zwi funesa na zwine na si zwi fune.



Kha ri ṅwale

ṅwalani mafhungo mararu nga mitambo ine na i takalela na ine ni si i takalele.


Ndi takalela

A thi takaleli



_____ bola.

_____ netibolo.



_____ u bambela.




Kha ri ṅwale

ṅwalani maḡuvha a vhege a tshi tou tevhekana, ni thome nga Swondaha. Olani tshifanyiso tsha zwine na ita nga Musumbuluwo.

Swondaha	
Musumbuluwo	
ǀavhuraru	
ǀavhuvhili	
ǀavhutṅanu	
Mugivhela	
ǀavhuṅa	



Duvha:



Kha ri diphine

Lavhelesani tshifanyiso itshi. Talutshedzani khonani yaḡu uri ndi zwifhio zwi re tsino nahone ndi zwifhio zwi re kule.

Kha ri iwale

Nwalani mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.

Three horizontal blue lines for writing answers.





Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo kh.




Ndi funesa u la miroho ya ngadeni ya hashu. Ri lima ngade tsimuni murahu ha nndu.

Ndi takalela u dzula nnda tsini na miroho ndi tshi khou i vhona.

Ro lima khavhishi, kherotsi, madabula, mutshaini na matamatisi.

Malume vho nndela na mbeu uri ndi tavhe. Miroho a i naki yo tsitsikana. Hu dina mbudzi dzi no dzhena nga tshivhana. Ri do tshi vala nga darata dza shona.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Miroho yo liwa nga mmbwa.	
Ndi takalela u dzula nnda tsini na miroho ndi tshi khou i vhona.	
Miroho i naka yo tsitsikana.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

ngadeni	tsimuni	nndu	dzhena
nguvho	tsini	nnda	dzhia
mafhungo	tsitsikana	nndela	badzhi

Maipfi ma divhiwa

mutshaini
khavhishi
lima



Kha ri nwale

Itani ndowedzowe ya maledere aya. Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Handwriting practice area with dashed lines and circles for tracing.



Kha ri ite nyito

Nga vhavhili nga vhavhili (phere), itani litambwa la musu mbudzi mbili dzi tshi dzhena ngadeni ya hanu dza la miroho. Ndi vhoneyi vhane vha do vha dzimbudzi ?



Kha ri vhale

Inwi na khonani yanu lavhelesani zwifanyiso izwi ni kone u n'wala nomboro dzazwo dzi tshi tevhekana nga ngona.



Kha ri n'wale

Nwalani mafhungo mavhili nga zwine na khou vhona tshifanyisoni itshi. Shumisani marwe a aya maipfi uri a ni thuse.

mbudzi


yo la

miroho

pandamedza

kugethe

Blank writing area with horizontal lines for text entry.



Kha ri diphine

Lavhelesani mivhala iyi.

Talutshedzani khonani yanu uri hu nga bva muvhala uf hio arali na tanganyisa mivhala iyi.



U vanganya mivhala



Mivhala mihulwane ndi:



mutswuku



tada



lutombo

Bulani uri:

Arali nda tanganyisa mutswuku na wa tada ndi wana wa tshitopana _____.



mutswuku

+



tada

=



tshitopana



lutombo

+



tada

=



mudala



mutswuku

+



lutombo

=



phephulu



Kha ri vhale



Makhulu wanga vha mukegulu vho no aluwesa. Ndi a vha dedengedza tshifhinga tshothe.

Vha gogodela nga mugo nda vha dzudza fhasi.

Vha tshi vuwa vha a mmbidza nda da nda vha vusa.



Vha tshi t_oda u edela ndi a vha ladza nda vala vothi.

Zwi a takadza u dzula mudini u re na lufuno.



Kha ri n'wale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzhenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzhenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Makhulu vho no aluwesa.	
Makhulu wawe vha gogodela nga luswielo.	
Ha hashu a ri thusani.	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

wanga	dedengedza	tshifhinga	vuwa
aluwesa	dzudza	fhasi	vala
vuwa	takadza	fheli	vothi

Maipfimaḍivhiwa

mukegulu
lalama
dzula



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya maḍedere aya. Ni kone u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



P P p p



Kha ri ite nyito

Ndamulelo ha pfani na u thusa vhaṅwe. Itani litambwa ni sumbedze uri ni ḡo mu eletshedza hani.



Kha ri ṅwale

Wanani uri vhatu vha funesa mivhala ifhio. Vhudzisani vhana vhaṅanu kiḡasini yaṅu uri mivhala ine vha i funesa ndi ifhio.

Dzina	Muvhala une a u funesa



Kha ri ṅwale

Shandulani mafhungo aya a bve kha tshifhinga tsha zwino a ye kha tshifhinga tsho fhiraho.

Ndi a thusa hayani

Mulovha _____.

Dan na Sam vha tou fhufha vha tshi tsa bisini

Mulovha vho _____.

Ri tamba phakhani _____.

Mulovha ro _____.


Duvha:



Kha ri diphine

Nwalani maipfi aya zwi bogisini zwo teaho zwa mibvumo.

- khani
- mbilu
- maano
- mielo
- khokho
- nguvho
- maanga
- muunda
- ngona
- muumo
- mbuvha
- ngalavha
- mbula
- kwanga
- ndila
- miedzi
- ndala
- khana
- ndivho
- kwone
- muungo





Kha ri vhale

Namusi ro pfa mafhungo madifha a tshi bva kha mudededzi washu.



Vhonani

Vho ri vhudza uri ri do fara lwendo nga bisi. Hapfi ri do tuwa vhege yothe. Ro pfa ro takala na zwikunwane.



Sam

"Ndo vha ndi sa lori uri ndi do fara lwendo," ndi Sam a no ralo.

"Ndi khou tama u ya bitshini", hu amba Ndamulelo.

Duvha:



Ntakadzeni

“Ndi khou tama u vhona phukha dza daka. Ro vha ro takalesa,” hu amba Ndalamo.

Ndi todou bwa dindi lo tsaho musi ri bitshini, hu amba Ntakadzeni.



Ann

Ri do tuwa ro ambara zwikhipha zwiswa zwi no fana. Ro takalesa sa zwibwanana.



Kha ri n'wale Vhalani itsho tshitori ni fhindule mbudziso.

Samu o vha a tshi tama u ya ngafhi?

O vha a tshi tama u ya

Ndalamo o vha a tshi tama u vhona mini?

O vha a tshi tama u vhona

Avha vhana vha do dala tshifhinga tshingafhani?

Vha do dala



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

mafhungo	bva	zwibwanana	zwikunwane
maḍifha	bvuma	tibwa	munwe
fhethu	bvula	thubwa	nwisa

Maipfi maḍivhiwa

takala
dala
phukha



Kha ri n'wale Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Q Q

q q



Kha ri ite nyito

Ambani na khonani yaṅu nga fhethu hune na tama u dala hone na uri ni tama u vhona mini.
Ni ole tshifanyiso kha tshikhipha ni tshi sumbedza zwithu zwine na ḑo zwi vhona.



Kha ri ṅwale ṅwalani dzina laṅu.

ṅwalani madzinavhukuma aya ni tshi shumisa maḑederedanzi.

vhonani	sam	ndalamo	ndumeliso	kanakana

ṅwalani madzina a khonani dzaṅu ṅṅa.

Duvha:



Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo mavhili nga hune Ntakadzeni, Kanakana na Vhonani vha ḡo dala hone.

Blank writing area with horizontal lines.





Kha ri ḡiphine

Ri kovha zwifhiwa. Bonyani maḡo ni vhee munwe kha tshin̄we tsha zwifhiwa izwi. Bulani uri tshifhiwa itshi ni ḡo tshi fha nnyi, nahone ndi nga mini tsho mu fanela. Ni elelwe u ḡinangelavho tshifhiwa tshaḡu. N̄walani thiki kha tshifhiwa musi no no tshi fha muthu. Ane a ḡo vha wa u thoma u kovha zwifhiwa zwoḡhe o wina.

Bulani uri:

Ndi ḡo fha mudededzi wanga tshisambureni ngauri vha ḡwa vho ima ḡuvhani ḡuvha loḡhe. Ndi ḡo fha khonani yanga tshibwanana tshanga ngauri u funesa zwifuwo.





Kha ri vhale



Ro livha ngafhi?

Ri do thoma nga u ya u vhona phukha dza daka.

Ra tevhela nga u ya bitshini, lwanzheni.

Ri do tshimbila nga bisi khulwane ya tshikolo.

Mepe wo ri sumbedza f'hethu hune ra khou ya u dala hone.



Ndalamo

"Ndi khou tōda u pala na u bwa mutavha bitshini," hu amba Ndalamo.



Ann

"Ndi khou tōda u vhona shaka yo atama mulomo," hu amba Ann."



Kha ri n̄wale

Vhalani itsho tshitori ni fhindule mbudziso.



Vhonani

"Nne ndi khou tōda u vhona lidau lo atama mulomo na u ruda mato," hu amba Vhonani.

Ann o ri u khou tōda u vhona mini?

Ann u khou tōda u vhona

Ndalamo o ri u khou tōda u vhona mini?

Ndalamo u khou tōda u vhona

Vhonani o ri u khou tōda u ita mini?

Vhonani u khou tōda u



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

lwala	dala	tōta	bwa	pala
khulwane	dindi	atama	bwebwetela	paka
lwanzhe	bada	mato	bwere	peta

Maipfimaqivhiwa

vhona
shaka
bitshini



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

R R

r r



Kha ri ite nyito



Vhudzani khonani yanu nga fhethu hune na tama u dala hone. Ni toda u vhona mini henengei?



Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitaladzi nga munwe ni wane uri avha vhana vha khou toda u vhona mini.



Ndalamo




Vhonani




Andrew



Ann





Kha ri n̄wale

N̄walani fhungo nga tshifanyiso nga tshithihi nga tshithihi.
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

edela

dzhena

ngomu

bege

takuwa

vhana


takalesa

Handwriting practice area with five horizontal blue lines.



Kha ri n̄wale

N̄walani nomboro kha zwifanyiso izwi u thoma kha 1 u swika kha 3 ni tshi sumbedza u
tovhekana hazwo nga ngona. T̄alutshedzani khonani yaṅu tshiṅori tshi re zwifanyisoni izwi.



**Kha ri vhale**

Vhalani tshitori ni tangedzele maipfi othe a re na mibvumo ya n na kh.

Ndi Musumbuluwo


Ro no fhelela rothe bisini zwino.

Ro livha getheni la Punda Maria.

Ri ya vhugalaphukha u vhona phukha.

Ri enda ri tshi sedza nnda nga mafasitere ri tshi vhona miri, kholomo na vhathu.

Hupfi kholomo dzi fana na nari. Nndinde na yone yo dzula na rine. I enda i tshi huvha kholomo.





Takalani u kaidza Nndinde.
I t_oda u fhufhela nnda.



Ntakadzeni a ri, "Kha i do
dzula fhasi Nndinde!"



Kha ri n'wale Vhalani itsho tshitori ni fhindle mbudziso.

Bisi i khou tshimbila ngafhi?

Bisi i khou tshimbila ndilani ya u ya

Ndi ngani Nndinde i tshi khou t_oda u fhufhela nnda?

Ngauri i khou vhona

Vhana vha vhona mini ndilani?

Vha vhona


Vhugalaphukha hu dzula mini?

dzi dzula vhugalaphukha.



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

zwino	phukha	dzula	fana	huvha
fana	kholomo	sedza	funa	huma



Maipfi ma divhiwa

dzula
fhufhela
kholomo



Kha ri n'wale Itani ndowedze ya maledere aya. Ni kone u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.




S S

s s



Kha ri diphine

Olani zwifhaṭuwo zwa vhathu
kha mafasiṭere ni khalare bisi.



Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo mavhili nga itsho tshifanyiso tshan̄u tshe na ola.

Handwriting practice area with six horizontal blue lines on a white background.



Kha ri n̄wale


Tangedzelani maipfi one fhungoni lin̄we na lin̄we.

Rine	u	ri	do lenga u swika tshikoloni.
Ene	u	ri	a konesa mitambo.
Ene	ri	u	kona mbalo nga maanda.
Inwi	ri	ni	mulapfu.
Vhone	vha	ri	na ndala.
Nne	ndi	ri	khou n̄wala.

Mapfanisi a vhuthihi
na vhunzhi ha fani.
Tsumbo: Muthu **u** na
vhathu **vha**.



Duvha:



Kha ri n̄wale Dzhenisani ipfi lo teaho.

ngomu

nnda

kha

Mmbwa i khou t̄oda u fhufhela _____ ha bisi.

Vho dzula _____ bisini.

Nndinde yo dzula _____ tshidzulo.




Kha ri d̄iphine Sumbedzani mureili wa bisi ndila ya u ya vhugalaphukha.





Kha ri vhale



Bisi yashu i khou dzhena Johannesburg.

Ri vhona mimodoro minzhi na mutsi munzhi.

Vhathu vhanzhi vha khou tsa vha tshi gonya.

Ndinde ya tsa bisini ya gidimela dziṛwe mmbwa.

Ntakadzeni a ri, "Kha i vhuye Ndinde."

Duvha:



Ri do vhuya ra i fara lini
Nndinde?

“Nndinde kha i hume wee!”
hu vhidzelela Vhonani.



Kha ri n'wale Vhalani itsho tshiṭori ni f'hindule mbudziso.

Vho vhona mini ?

Vho vhona

Ndi nga mini Nndinde yo f'huf'ha bisini?

Ngauri yo vha i tshi khou ṭoda u

Ndi nnyi we a vhidzelela uri Nndinde i hume?



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

yashu	minzhi	mutsi	gidimela
ya	munzhi	tsa	vhidzelela
vhuya	vhanzhi	tsini	ṭolela

Maipfi magdivhiwa

vhurwa
dzhena
swika



Kha ri n'wale Itani ṅdowendowe ya maḽedere aya.
Ni kone u n'wala mafhungo buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



T T t t




Kha ri ite nyito

Itani litambwa la mmbwa ye ya fhufha bisini ya shavha. Ni sumbedze uri Vhonani u i vhidzelela hani uri i vhuye.



Kha ri n'wale

Itlutshedzani khonani yanu tshiṭori tshi re zwifanyisoni izwi.



Kha ri n'wale


Nwalani tshiṭori nga zwine na khou vhona zwifanyisoni izwo.

Blank writing area with horizontal lines for text entry.



Kha ri diphine

Kha ri vhone uri ndi nnyi ane a nga swika bisini u thoma.
Thosani nga khoini. Ya wa nga t̄hoho ni pfuka zwiḅuloko zwiḅhili
ni tshi ya phanḁa. Ya wa nga mutshila ni tshimbila tshibuloko tshithihi
fhedzi ni tshi ya bisini. A no thoma u swika bisini ndi ene we a wina.
Ni vhale ipfi li re kha tshibuloko tshine na swika khatsho.



ya

wee

tsa

wana

vhona

mutsi

vhuya

tsini

gonyu

yashu

Dzhia

munzhi

minzhi

dzhena

tolela

gidimela

vhanzhi

vhidzela

phinyela



Kha ri vhale

Ro swika Vhugalaphukha ha Khuruga.

Zwipuka zwo ḡala. Ri khou vhona zwipuka
zwiṭuku na zwihulwane.

Hu na phala, ṅḁou na ndau.


Ndamulelo o vhona ndau khulukhulu.

Vhonani o vhona ṅḁou ya ṅḁevhe khulu.

Ntakadzeni u vhona maṅoni mahulu a
khani o dzula ṅṭha ha phukha yo faho.



Duvha:



Ntakadzeni

Hezwiḽa ndi zwiḽoni zwi no ḽa zwiḽuka zwo faho," hu amba Ntakadzeni.



Kha ri ḽwale Vhalani itsho tshiḽori ni fhindule mbudziso.

Vhana vha ḽo vhona zwiḽuka zwifhio Vhugalaphukha ha Khuruga?

Vha ḽo vhona

Maḽoni mahulu a ḽa mini?

A ḽa

Ndi nnyi we a vhona ndau khulu?

o vhona ndau khulu.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u ḽwala mafhungo buguni yaḽu ya ḽdowedzo.

zwiḽuka	phala	ḽdou	khulukhulu
zwiḽuku	phukha	ḽdala	khulwane
zwiḽulwane	phakhuphakhu	ḽdevhe	khani

Maipfi maḽivhiwa

maḽoni
ndau
ḽama




Kha ri ḽwale

Itani ḽdowḽowe ya maḽedere aya. Ni kone u ḽwala mafhungo buguni yaḽu ya ḽdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



u u

u u



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha phukha ine na tama u i vhona.



Kha ri ṅwale

ṅwalani mafhungo mavhili nga tshifanyiso tshaṅu.

Handwriting practice area with five horizontal blue lines.



Kha ri ṅwale

Vhumbani mafhungo mararu. Talani mutalo ni tshi sumbedza u yelana ha zwi re kha tshibogisi tsha muvhala wa pinki na zwi re kha zwi bogisi zwa muvhala mudala.

Ṅḁou i na

Ntakadzeni o vhona

Vhana vho vha vho dzula



maṅoni mahulu.

ngomu bisini.





musingo mulapfu.



Kha ri n̄wale

Dzhenisani maḽedere mathomoni a ipfi.
Ni kone u livhanya ipfi na tshifanyiso tsho teaho.

mmbw dzh nngw ngw

			
___ a	___ ege	___ e	___ eḽa



Kha ri diphine

Ndi phuka ifhio iyi?
Fhedzisani u ola tshifanyiso ni tshi khalare.



Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na muvumo **nzh**.

Zwino ri ndilani ya u ya khunzikhunzini ya lwanzhe.

Ri ya bitshini. Mutavha u a fhisu. Lwanzhe lwo tsa, lwa hula. Magabelo a ya ntsha na fhasi. Maḍi a lwanzhe a a dunga. A na muḅo munzhi.

Dziḅwe khovhe dzi fhufha muyani sa nzie. Ra vhona zwikepe zwiḅlwane zwa mashango manzhi.



Ri tshimbila nga milenzhe mutavhani ri tshi vhona khovhe dza vhimbi dzi kule.

Nga madekwana ro vhona mulilo u tshi nzhangama.



Ndinde i pala mutavha nga milenzhe ya phanda.

Ri songo tenda lwanzhe lu tshi dala makukwe.



Kha ri n̄wale Vhalani itsho tshitori ni fhindle mbudziso.

Vhana vho vha vhe ngafhi?

Vho vha vhe

Ndinde yo ita mini?

Yo bwa mulindi nga

Vhana vho vhona mini?

Vho kona u vhona



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

nzie	lwanzhe	n̄tha	madekwana
khunzikhunzi	milenzhe	n̄thu	tshikukwana
nzambo	nzhangama	n̄thuhela	makukwe

Maipfi ma divhiwa

makukwe
dindi
mutavhu



Kha ri n̄wale Itani ndowedowe ya maledere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.




V V

v v



Kha ri ite nyito



Olani tshifanyiso tsha zwe vhana vha vhona bitshini.





Kha ri n̄wale

Ŋwalani posikaraṭa ni tshi vhudza khonani yaṅu zwe na vhona musi ni lwanzhe.

Duvha:



Kha ri n̄wale

N̄walani maḁuvha a vhege a tshi tou tevhekana, ni thome nga Swondaha.

L̄avhuna

Swondaha

L̄avhut̄anu

L̄avhuvhili

Mugivhela

L̄avhuraru

Musumbuluwo

Duvha	Zwine nda anzela u ita
Swondaha	



Kha ri n̄wale

Shumani mbalo dza maipfi ni n̄wale maipfi one zwikhalani. Ro dzula ro ni itela ḁa u thoma.

Diagram showing the syllable structure for 'tsh'. A central circle 'tsh' branches into three boxes: 'ikolo', 'ikalo', and 'ena'. The box 'ikolo' contains the word 'tshikolo' written in red.

Diagram showing the syllable structure for 'fha'. A central circle 'fha' branches into three boxes: 'gu', 'fhu', and 'ra'. The box 'gu' contains the word 'gufha' written in red.

Diagram showing the syllable structure for 'tsw'. A central circle 'tsw' branches into three boxes: 'ina', 'ela', and 'isa'.

Diagram showing the syllable structure for 'nzhe'. A central circle 'nzhe' branches into three boxes: 'lwa', 'ta', and 'lwe'.





Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi are na mubvumo n.



Ri tea u humela hayani
namusi. Mbilu dzashu dzi khou
vhavha.

Ro diphina lwanzheni.

Takalani o lila na mitodzi ya
bva.



Ra paka bege dzashu dza
dala.


Ra dzhena bisini ro
tungufhala.



Nndinde ya dzula tsini na
Takalani ya edela.

Ra elelwa zwa murahu bitshini
na zwa musu dolofini dzi tshi
khou bambela na u tamba
dzothe.

Duvha:



Ri ndilani Nndinde ya vuwa ya vhona kholomo.

Ya huvha i tshi toda u bva nga fasitere.



Kha ri n̄wale Vhalani itsho tshitori ni fhindule mbudziso.

Ndi ngani vhana vho tungufhala?

Ngauri

Ndi nnyi we a lila?

Ho lila

Nndinde yo vha yo dzula na nnyi?

Yo vha yo dzula na



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

n̄amusi	mitodzi	d̄ala	tsimbi
n̄ana	tota	ed̄ela	tsela
d̄iphina	tungufhala	ed̄ana	tsira



Maipfi imaḡivhiwa

tungufhala
huvha
lila



Kha ri n̄wale Itani ndowendowe ya maḡedere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



W w

W w



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza uri vhana vho dipfa hani vha tshi tea u humela hayani.



Kha ri n̄wale

Vhumbani mafhungo maṅa. Livhanyani u yelana ha zwi re kha tshibogisi tsha muvhala wa pinki na zwi re kha zwibogisi zwa muvhala mudala.

Ndinde yo dzhena bisini

Vhana vho dzhena

Vho vha vha si tsha tṱoda

Vhana vho vha

bisini.

ya edela.

vho takalesa vhe lwanzheni.

u humela hayani.




Kha ri n̄wale

Zwino n̄walani mafhungo e na livhanya.



Kha ri diphine

Mbambe ya u namela gungwa. Ndi nnyi a no do swika gungwani u thoma? Thosani nga khoini. Ya wa nga tshoho ni pfuka khamba dza khumba mbili ni tshi ya phanda. Ya wa nga mutshila ni tshimbila gamba la khumba lithihi fhedzi ni tshi ya gungwani. A no thoma u swika gungwani ndi ene we a wina. Ni tshi swika kha khamba ni vhala ipfi line la vha khalo.





Kha ni vhale

"Ee, ndi tou tama arali ndo vha ndi tshee lwanzheni, bitshini," ndi Vhonani a no ralo.



Vhonani

Mudededzi



"Namusi ni do n̄wala tshitoro nga lwendo lwa vhoiwe," mudededzi vha ralo.

Sam



"Ndi n̄wala nga phuka dza daka dze nda vhona," hu amba Sam.

Ndalamo



"Ndi do n̄wala nga zwifuwo zwe nda zwi vhona bulasini," hu amba Ndalamo.



Ann

Ann a ri, "Tshikolo tshi tshi bva ndi do dalela khonani dzanga nda vha anetshela nga lwendo lwashu." Nda vhuya nda edela. "Nndinde yo lora i tshi khou bambela lwanzheni."



Kha ri n'wale

Vhalani itsho tshitori ni fhindule mbudziso.

Ndi nnyi ane a do n'wala tshitori nga phukha dza daka?

u do n'wala tshitori nga phukha dza daka.

Ndi nnyi ane a do n'wala tshitori nga zwifuwo zwa bulasini?

u do n'wala tshitori nga zwifuwo zwa bulasini.

Kanakana u do ita mini a sa athu edela?

U do

Ann u khou todou lora nga mini?

U khou todou lora nga



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

n'wala	lwendo	vhona	bva	bambela
vhan'we	lwashu	vhalala	vhibva	boḡelo
n'wana	lwavho	vhudza	vhubva	badani

Maipfi maḡivhiwa

lora
takala
anetshela



Kha ri n'wale

Itani ndowedzowe ya maledere aya.

Ni kone u n'wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

X X

X X



Kha ri ite nyito

Ambani nga mafhungomaitei (nyusi) a inwi muṅe. Vhudzani khonani dzaṅu mafhungomaitei aṅu a no bva hayani.



Kha ri ṅwale

ṅwalani mafhungo mavhili nga mafhungomaitei aṅu a no bva hayani.



Kha ri ṅwale

Vhumbani mafhungo mararu. Sumbedzani u yelana ha zwi re tshibogisini tsha muvhala wa pinki na zwi re zwibogisini zwa muvhala mudala.

Namusi ndi

Mulovha Ndamulelo o

Matshelo

Vhana vho vha

vha o ya ha Vhonani.

ndi ḁo ya tshikoloni.

vho tṅungufhala.

khou vhala bugu yanga.



Kha ri ḁiphine

Olani bada ni tshimbile khayi nga bisi. Thomani tshikoloni.

1

I takuwa tshikoloni.

5

I ya Vhugalaphukha ha Khuruga.

2

Ya fhira dzibulasi.

6

I ya bitshini (lwanzhe).

3

Ya fhira migi.

7

I humela tshikoloni.

4

Ya ya Johannesburg.



Duvha:



Tshikolo



Daka



Dorobo



Bulasi



Bitshi



Khuruga



Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi are na mubvumo tsh.


Tshiṭori tsha Vhonani tsha maḍumbu

Mulovha maḍumbu o thoma ndi tshi khou vhuya tshikoloni nga milenzhe. Ha na mvula khulu. Ya na nga maanda nda ṅukala na lukanda.

Marotha madenya a nthwa hafha kha tshifhatuwo. Nda tetemela ndi tshi ofha lupenyo. Nda lila ngauri ho vha hu tshi khou rothola.

Nda vhona kuṅwe kusidzana kwo ṅukala. Na kwone ku tshi khou lila. Ra tshimbila roṭhe ri tshi ya mahayani ashu.

Duvha:



Kha ri n̄wale Vhalani itsho tshiṭori ni f̄hindule mbudziso.

Vhonani o vha a tshi khou ya ngafhi?

O vha a tshi khou ya

Vhonani o d̄ipfa hani?

O pfa

Vhonani o tshimbila na nnyi?

O tshimbila na



Kha ri n̄wale N̄neani tshiṭori itshi ṭhoho in̄wevho.

Handwriting practice area with dashed lines.



D̄ivhamaipfi Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo.



Maipfi maḡivhiwa

ma <u>d</u> umbu	mvula	tshif <u>h</u> at <u>u</u> wo	lupeny <u>o</u>	nth <u>w</u> a
ma <u>d</u> abula	mvuv <u>h</u> u	tshif <u>h</u> inga	nyam <u>b</u> o	nth <u>w</u> ela
ma <u>d</u> uvha	mvum <u>b</u> o	tshif <u>h</u> iwa	nyim <u>b</u> o	nth <u>w</u> isa

n̄ukala
maḡuvha
ashu
lila



Kha ri n̄wale Fhedzisani maipfi ni a livhanye na zwifanyiso zwo teaho.



__upenyo

__ila

ma__abula

__evha

tshi__atuwo



Kha ri ite nyito

Ni vhona u nga ho bvelela mini kha Vhonani?
 Talutshedzani khonani yaṅu zwe zwa bvelela kha Vhonani.
 Olani kufhelele kwavhudi na ku si kwavhudi kwa tshitori itshi.



Tsho fhela zwavhudi

A tsho ngo fhela zwavhudi



Kha ri ṅwale

ṅwalani mafhungo mavhili nga kufhelele kwavhudi kwa tshitori tshaṅu.
 Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

lila

tshimbila

mvula

ndo tshuwa

mmbwa



Kha ri vhale Vhalani magumo a tshitori.

Tshitori
 tsho fhela
 hani?

Nda vhona Nndinde i tshi ḍa kha
 ṅṅe. Yo vha yo fara tshisambureni
 nga mulomo. Nda pfa ndo takalesa.






Nda atha tshisambureni.
Ra gidimela hayani.
Ndo pfa ndo tsireledzwa
nga maanda. Ndi livhuha
Nndinde.

Khalarani tshifanyiso.

Kha ri diphine



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u nwala mafhungo buguni yaŋu ya
ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Y Y

y y



Kha ri vhale



Mvula ya tshifhango

Ndo vha ndi hayani ndi na Nndinde.
Ro vha ri tshi khou tamba nnda. Ra
vhona makole matswu. Zwo vha zwi
sa sumbedzi uri mvula i do na.

Hu si kale ya thoma u bvuma na
tshifhango tsha thoma.

Ra shavhela ngomu nduni.

Tsha wa nga matombo a no lingana
na bola dza golofu. Ra pfa tshi tshi ri
phwaa, khwaa!

Nda pfa ndo tshuwa.

Nndinde ya lila u bvela nnda. Nda i
kaidza.

Ra sera fhasi ha mmbete ro lindela
tshi tshi fhira.

Musi tsho no fhira ra wana matombo
a hone a tshi lingana na bola dza
golofu.

Madi o ita mativha.

Duvha:



Kha ri n̄wale Vhalani itsho tshitori ni fhindle mbudziso.

Ann u amba tshithu nga madumbu?

Hai, u ri vhudza nga

Matombo a tshifhango o vha e mangafhani?

O vha a tshi lingana na

Ann na Nndinde vho ita mini musi vho tshuwa?

Vho



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo.

n̄da	matswuku	tivha	tshifhango	bvela	shavhele
n̄du	matswu	thivha	tshifhinga	bvula	shavha
n̄divha	ntswa	vhavha	lufhanga	bvuma	shula



Kha ri n̄wale Itani ngowendowe ya maledere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yanu ya ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Matombo a tshifhango



Kha ri n̄wale Fhedzisani maipfi ni a livhanye na zwifanyiso zwo teaho.



i__a

kuti____a

mu____avha

tsha____a

ran__a



Kha ri ite nyito

Ñwalani nomboro kha zwifanyiso izwi u thoma kha 1 u swika kha 3 ni tshi sumbedza u tovhekana hazwo nga ngona. Talutshedzani khonani yanu tshitori tshi re zwifanyisoni izwi.











Kha ri ñwale

Ñwalani fhungo nga tshifanyiso nga tshithihi nga tshithihi. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

phosho

tshifhango

bola dza golofu

u tamba nnda

tshuwa

fhasi

Duvha:




Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi aya ni a livhanye na zwifanyiso zwe zwa a tea.
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

sh fh vh tsw bv


__ambo	tshi__ango	lu__one	__ina	__ani



Kha ri diphine

Lavhelesani tshifanyiso itshi ni tšalutshedze khonani yanu uri hu khou itea mini.

Madi a ita tshitendeledzi



1	Duvha <u>l</u> i vhone <u>t</u> shela lwanzhe na milambo.
2	Ma <u>d</u> i a <u>d</u> imuwa a ya makoleni.
3	Ma <u>d</u> i a ita makole.
4	Makole a ita mvula. Ma <u>d</u> i a mvula a dzhena milambomi na lwanzheni.



Kha ri vhale



Ndo ya nda dalela makhulu wanga.

Ndo vha ndo ya u dalela makhulu wanga vha no dzula nt̃ha ha thavha dza Khashamba (Ekhahlamba).

Fhethu ha hone hu rothola nga maanda.

Ro edela nga nguvho nnzhi.

Nga matsheloni ri tshi vuwa ra wana thavha dzo tshena dzot̃he.

Hot̃he hu na gambogo.

Nt̃ha ha miri, nt̃ha ha t̃hanga, nt̃ha ha hatsi na zwiṭarat̃ani.

Nda i fara ndo mangala nga maanda.

Nda pfa i tshi khou tshea tshanda tshanga nga u rothola.

Na Nndinde zwo i kondela u tshimbila.

Makhulu wanga vha ri ndi ambare masogisi zwandani uri zwi dudelwe.

Ndo vha ndi tshi khou t̃oda u tamba nnda gambogoni.



Duvha:



Kha ri n̄wale Vhalani itsho tshiṭori ni fhindule mbudziso.



Rudzani o vha e ngafhi musi we a vhona gambogo?

O vha e

Rudzani o ambara mini zwandani?

O ambara

Rudzani o vhona mini musi a tshi vuwa?

O vhona



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetsheselese mibvumo.



thavha	hone	gambogo	dzothē	tshanda
thivha	hatsi	gloi	thanga	maanda
thutha	hana	govha	thase	zwanani

Maipfi magivhiwa

tshena
nguvho
ambara
gambogo




Kha ri n̄wale Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Ndo ya nda dalela makhulu wanga.

Ndo



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha zwine na vhona u nga Rudzani o ita musi a tshi khou tamba gambogoni.



Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo mavhili nga tshifanyiso itsho tshaṅu.

tamba

magilavu

muya

n̄ukala

gambogo






rothola

Handwriting practice area with seven horizontal lines.



Kha ri n'wale

Fhedzisani maipfi uri a livhane na tshifanyiso tsho teaho.

				
ha__i	fasi__re	muse__a__adzimu	lu__no	magi__vu



Kha ri n'wale

Dzhenisani a, e, i, o, u maipfina aya ni a fanyise na zwifanyiso zwe zwa a tea.


b__isigiri				shamb__
vhuts__				kh__kh__
mavh__ la__ala				b__la
v__wa				kh__mba
zw__liwa				kh__d__
b__t__				b__vhi



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u riwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Z Z z z



Kha ri vhale




Ntakadzeni

Vhuria a thi hu funi. Hu na phepho.
Ndi vhenga u tshimbila phephoni ndi
tshi ya tshikoloni.



Ann

N_he ndi funesa tshilimo ngauri ri a bambela.
N_otshi dzi maluvhani. Miri i midala.



Sam

Ndi funesa tshimedzi ngauri ri
tamba na zwidula mulamboni.

Duvha:



Kha ri n̄wale Vhalani itsho tshitori ni fhindle mbudziso.

Ndi nnyi ane a vhenga phepho?

Ndi nga mini Tshamaano a tshi funesa tshiliimo

Ngauri u

Ndi nga mini Ndumeliso a tshi funesa tshimedzi?

Ngauri u



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo.



phepho	tshimbila	tshikoloni	bambela	lu ^u avula
phapha	tamba	makoko	mela	vula
phukha	imba	zwickoli	rothola	luaviavi

Maipfi ma^udivhiwa

phepho
maluvhani
tshimbila
midala



Kha ri n̄wale Itani ndowendowe ya maledere aya.

Khalan̄waha



Kha ri n̄wale Fhedzisani maipfi ni a livhanye na zwifanyiso zwo teaho.



pha__a

__ikoli

lu__v__avi

i__a

zwi__ula



Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso izwi ni t_lalutshedze khonani ya_nu uri ndi zwifhio zwine na zwi funa na zwine na sa zwi fune kha khalaiwaha i_nwe na i_nwe. Vhudzani khonani ya_nu uri ndi zwiambaro zwifhio zwine na tea u ambara nga khalaiwaha i_nwe na i_nwe. Ni bule uri ngani.



Tshimedzi



Tshilimo



Tshifhefho



Vhuria

Kha ri n_wale

Vhumbani mafhungo ma_na. Talani mutalo ni tshi sumbedza u yelana ha zwi re kha tshibogisi tsha muvhala wa pinki na zwi re kha zwibogisi zwa muvhala mudala.

Tshifhefho

Ri tamba na zwi_dula mulamboniNdi funesa tshilimo nga_ruriVhuria a thi vhu funi nga_ruri

nga Tshimedzi.

ndi a bambela.

hu na phepho.

miri i wisa ma_tari nahone ri la zwi_koli.Kha ri n_wale

Zwino n_walani fhungo nga khalaiwaha ine na i funa na ine na sa i fune.



Ndi funa

A thi funi



Kha ri ambe

Talutshedzani khonani yaṅu uri tshidula tshi aluwa hani u bva kha gumba u ya kha buluvhulu u swika kha kuḍula ku re na mutshila u vhuya u swika kha tshidula.





Kha ri diphine

Khalarani tshifanyiso tsha tshidula.




Zwiga zwa mutsho







U tsha
zwavhuḡi




Makole fhaḡa
na fhaḡa




I ḡo na



Hu na
makole



Maḡumbu na
mithathabo































Hu na
muya




Kha ri vhale

Vhalani tshati ya mutsho, ni ambe uri mutsho u ḡo vha u nga nḡilade ḡvha liḡwe na liḡwe.

Tshati ya Mutsho wa Fulwi

Swondaha	Musumbuluwo	Ḳavhuvhili	Ḳavhuraru	Ḳavhuna	Ḳavhuḡanu	Mugivhela
						
						
						
						



Kha ri n̄wale

Vhalani itsho yo tshati ya mutsho ni f̄hindule mbudziso.

Iyi tshati ya mutsho ndi ya n̄wedzi uf̄hio?	
Hu na maḁuvha mangana kha n̄wedzi uyu?	
Ndi maḁuvha mangana hune ḁuvha la ḁo vha lo tsha zwavhudi?	
Ndi maḁuvha mangana hune ha ḁo vha na makole f̄hala na f̄hala?	
Ndi maḁuvha mangana hune ya ḁo na?	
Ndi maḁuvha mangana hune ha ḁo vha na maḁumbu na mithathabo?	
Ndi maḁuvha mangana hune ha ḁo vha na muya?	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi maḁanu kha u n̄wala mafhungo buguni yaḁu ya n̄dowedzo.

mutsho	uf̄hio	n̄wedzi	mithathabo	mangana
tshisibe	f̄hefheda	n̄wando	thuthuthu	mangala
tshilimo	tshif̄hefho	n̄wala	thanga	muungo

Maipfi maḁivhiwa

mutsho
tshif̄hefho
maḁuvha
n̄wala



Kha ri n̄wale

Itani n̄dowedze ya maḁedere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaḁu ya n̄dowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Mutsho



Kha ri ite nyito

Olani luswayo lwa mutsho wa namusi.

Olani zwiambaro zwine na tea u ambara namusi.



Kha ri n'wale

Shumisani ledere linwe na linwe kha u n'wala dzina la n'wana a re kilasini ya vhoiwe line la thoma nga ledere lenelo. Ni elelwe uri madzina a shumisa malederedanzi tshifhinga tshothe.

B

L

D

M

G

T

H

S

R

K



Kha ri n̄wale


Dzhenisani zwiga zwa u vhala mafhungoni aya. Ni tea u dzhenisa maḽederedanzi, zwiga tsha u awela kana zwigambudziso.



ndi pfana na u tamba na Ntakadzeni musi

ḽuvha lo tsha zwavhuḽi

ni a takalela phepho



Kha ri n̄wale

Fhedzisani tshati ya mutsho ya namusi. Ni kone u dzhenisa mutsho wa maḽuvha maḽanu a tshi tevhelana.



Musumbuluwo



Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.




Kha ri vhale

Namusi Ntakadzeni ha ngo
tāvhanya u vuwa.
O edela a sa tsukunyei.
Nndinde yo lingedza u mu vusa
zwa kunda.



Mme awe vha mu vusa a kona u
vuwa.
A gidimela bisi f'hedzi a wana yo
no f'hira.
A tshimbila nga milenzhe a tshi
ya tshikoloni.
O swika o lenga vhukuma.
Mudededzi vha tshi mu
vhudzisa vha ri "Ndi tshone
tshifhinga tsha u ḁa tshikoloni,
Ntakadzeni?"
Muthu u tea u ita zwithu nga
tshifhinga.

Ndi tshifhingade?
Ntakadzeni o lenga u ya tshikoloni.



Kha ri n̄wale Vhalani itsho tshitori ni fhindule mbudziso.

Ndi nga mini Ntakadzeni o lenga u swika tshikoloni?

Ngauri

Ntakadzeni o yisa hani tshikoloni?

O

Ndi nga mini Ntakadzeni a songo tuwa nga bisi?

Ndi ngauri o



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi maṭanu kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

tavhanya	kunda	vuwa	lingedza
tsukunyea	kanda	vaya	fhedza
nyimbo	konda	vala	sedza

Maipfimaḍivhiwa

vhuse
ruma
wisa



Kha ri n̄wale Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Ndi tshifhingade?



U bula tshifhinga

Themo ya 2 – Vhege ya 7



Kha ri ite nyito

Vhudzani khonani yanu uri kuṅanga kuṭuku kwa watshi kwo sumba kha nomboro ifhio, na uri luṅanga lulapfu lwo sumba kha nomboro ifhio.



Dzhenisani awara na miminete zwine luṅanga luṅwe na luṅwe lwa khou sumba khazwo.

kuṅanga kuṭuku	luṅanga lulapfu

kuṅanga kuṭuku	luṅanga lulapfu

kuṅanga kuṭuku	luṅanga lulapfu


kuṅanga kuṭuku	luṅanga lulapfu




Kha ri nwale Olani maṅanga a watshi idzi.




Awara ya 1



Awara ya 6



Awara ya 3



Awara ya 9

Duvha:




Kha ri n̄wale N̄walani nomboro dzo t̄ahelaho.



Ndi vuwa nga awara ya _____.



Ndi eḁela nga awara ya _____.




Tshikolo tshi dzhena nga awara ya _____.






Kha ri diphine

Gerani watshi kha gwati la murahu la bugu ni nambatedze maḁanga khalo. Sumbedzani khonani yaḁu zwifhinga zwoṱhe zwo fhambananaho.



MUDEDEDZI: Tsaino

Duvha:



Kha ri vhale



Ntakadzeni u vuwa nga awara ya vhurathi.
Ntakadzeni u namela bisi nga awara ya vhusumbe.



Ntakadzeni u la
tshilalelo nga awara
ya vhurathi nga
madekwana.

Duvha:



Ntakadzeni u edela nga awara ya malo.

Ntakadzeni u la tshilalelo nga awara ya
vhurathi nga madekwana.

Ntakadzeni u edela nga awara ya malo.



Kha ri n̄wale

Vhalani itsho tshitori ni fhindule mbudziso.

Ntakadzeni u vuwa nga tshifhinga de?

U vuwa nga

Ntakadzeni u namela bisi nga tshifhinga de?

U namela bisi nga

Ntakadzeni u edela nga tshifhinga de?

U edela nga



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
maṭanu kha u n̄wala mafhungo buguni yaṅu ya ndowedzo.

vuwa	vhusumbe	vhuya	madekwana	iri
wawe	vhuse	hayani	tshikwekwe	ruma
wisa	tshisibe	yawe	tshikukwana	murengi

Maipfima divhiwa

nthihi
mbili
raru
ṭhanu
ina



Kha ri n̄wale

Tshifhinga ndi






Ndi nga tshifhingade?

Themo ya 2 – Vhege ya 8



Kha ri ite nyito

Livhanyani watshi.



Kha ri n'wale

Nwalani zwifhinga ni kone u ola mananga kha watshi ni tshi sumbedza zwifhinga zwone.

Nga tshifhingade	Tshifhinga tshi re kha watshi	Tshi n'waleni
Ndi ya tshikoloni nga		
Ndi vhuya hayani nga		
Ndi lalela nga		
Ndi edela nga		



Kha ri ite nyito



Sumbedzani zwifhinga zwo fhambananaho kha watshi yanu ye na tou gera.



ha	hama	lwanzhe	lwela	kona	fhasi
hana	t_hukhu	lwone	hadzima	fholo	pata
t_haru	t_honono	hola	huma	pota	puta
muswa	maswole	khonani	khokho	e_the	n_tha
tamba	tumba	pfana	pfela	muri	mare
thumbu	muongi	pfuka	phanda	muroho	luvhondo
mulingo	mashudu	phuphu	phakhelwa	luvhone	zwiliwa
mashango	mushumo	khokhonya	khukhulwa	zwino	zwan_d_a
tshunwahaya	n_wedzi	maanda	phanda	d_uvha	d_ola
n_wana	muhulwane	vhand_a	hashu	d_ala	vhazwala
mulwadze	mulweli	vhashu	mashango	vhazwimi	tshizwa
tshina	dalela	muselwa	lwala	zwinzhi	minzhi
dina	dondo	lwanzhe	bulo	munzhi	muri
tsa	tsini	lwanzhe	lwone	mare	murotho
yanga	yone	l_oth_e	l_ino	hashu	vhashu
kona	kumba	sedza	sale	tamba	tumba

Kha ri diphine



Mbambe ya maipfi.

Muṛwe na muṛwe wa vhoiwe na khonani dzaṅu nangani tṛireke kana mukwita wa mbambe. Shumisani watshi ni tshi pima uri ni dzhia tshifhinga tshingafhani musi ni tshi vhalela nṛtha maipfi oṫhe a re kha tṛireke. Noṫhe ni nga thoma u vhala khatihi (mazha). Tshintshanani tṛireke ni dovhe hafhu u ita mbambe. Lingedzani u ita mbambe kha tṛireke dzotoṫhe ni tshi ita ngowendowe ya mbambe idzi u itela uri ni dowele.





Kha ri vhale



ZWIFHUNGO

Mulovha Nandoni ho vhonala **mvuvhu** na **khovhe** zwi tshi khou tshimbila zwothe. Ha tevhela tshidula na **mmbwa** yo ambara **dzhasi**, na **mbudzi**.


Vhathu vho gidima vho **tovhekana** vha tshi ya u vhona.

Ndinde na Kanakana na vhone vha **tevhela**.

Vhathu vha **vhidzelela** vho mangala.

Mvuvhu na khovhe zwa tshuwa zwa **vhuyelela** madini.

Duvha:



Kha ri riwale Vhalani itsho tshitori ni fhindule mbudziso.

Khovhe yo vha i tshi khou tshimbila na nnyi?

Yo vha i tshi khou tshimbila na

Vhathu vho ita mini?

Vhathu vho

Kanakana na Nndinde vho ita mini?

Kanakana na Nndinde vho

Ndi nga mini mvuvhu na khovhe zwo vhuyelela madini?

Zwo vhuyelela madini



Divhamaipfi Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo.



Maipfimaipfi

songo
vhilahela
mvuvhu
ngauri

mvuvhu	khovhe	tovhokana	vhona	tevhela	vhuyelela
duvha	toada	boda	dada	dola	khada



Kha ri riwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u riwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Mmbwa yo ambara.



Kha ri ite nyito

ZWIFHUNGO

Ambani nga mafhungomaitei a inwi muṅe. T̄alutshedzani khonani dzaṅu mafhungomaitei a inwi muṅe. Ambani uri ndi mafhungomaitei -de ane na nga a ṅwala kha guranda yaṅu.



Kha ri ṅwale ṅwalani guranda ya inwi muṅe.



Dzina la guranda yaṅu

Deithi

Mafhungomaitei aṅu ndi afhio?

Ha bvelela mini?

Olani tshifanyiso tsha mafhungomaitei.

Dikishinari yanga

A
a

Blank writing area for uppercase A and lowercase a.

G
g

Blank writing area for uppercase G and lowercase g.

B
b

Blank writing area for uppercase B and lowercase b.

H
h

Blank writing area for uppercase H and lowercase h.

C
c

Blank writing area for uppercase C and lowercase c.

I
i

Blank writing area for uppercase I and lowercase i.

D
d

Blank writing area for uppercase D and lowercase d.

J
j

Blank writing area for uppercase J and lowercase j.

E
e

Blank writing area for uppercase E and lowercase e.

K
k

Blank writing area for uppercase K and lowercase k.

F
f

Blank writing area for uppercase F and lowercase f.

L
l

Blank writing area for uppercase L and lowercase l.

Dikishinari yanga

M
m

S
s

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w

R
r


X-Z
x-z













glue







Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.

Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

